



DOO "REPRESENT COMMUNICATIONS"

Broj 78/25

Podgorica, 23. 06. 2025 god.



Represent
communications
Podgorica

UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA

Zaključen u Podgorici, 05.06.2025. godine, između:

1. **Sekretarijata za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, Podgorica**, Ul. Vuka Karadžića 16, Podgorica, koji zastupa sekretarka Slađana Anđušić, u svojstvu Klijenta (u daljem tekstu: Klijent)

i

2. **Represent Communications, d.o.o.**, [REDACTED]
[REDACTED] (u daljem tekstu: Agencija)

Član 1

Ovaj ugovor se zaključuje između Agencije i Klijenta, radi pružanja **konsultantskih usluga** za potrebe Radne grupe za kandidaturu Glavnog grada Podgorica za titulu "Evropske prijestonice mladih 2028 – *Mladi stvaraju grad*" (u daljem tekstu: Radna grupa).

Predmet ugovora je definisanje međusobnih prava i obaveza između Agencije i Klijenta u vezi sa izradom strateškog komunikacionog akcionog plana kojim se podržava promocija kandidature Glavnog grada za titulu "*European Youth Capital 2028*".

Agencija se obavezuje da, u skladu sa materijalima i instrukcijama dostavljenim od strane Radne grupe, kao i u bliskoj saradnji sa njom, izradi strateški plan komunikacije koji treba da obuhvati sljedeće elemente:

- Definisanje krovnog cilja komunikacije;
- Mapiranje primarne i sekundarne ciljne grupe i definisanje pojedinačnih ključnih poruka u kontekstu krovnog cilja;
- Analiza projekta, razumijevanje generalnog konteksta, mapiranje potencijalnih lokalnih izazova i prednosti;
- Mapiranje ključnih stakeholdera i definisanje ključnih komunikatora projekta ka ciljnim javnostima;
- Definisanje strateškog pristupa;
- Predlog konkretnih aktivnosti ka mladima u narednih šest mjeseci, u kontekstu ključnih prioriteta iz aplikacije za European Youth Capital;

- Priprema detaljnog komunikacionog plana, sa predlozima ključnih kanala i vrste kontenta;
- Definisanje KPI za svaku predloženu aktivnosti;
- Definisanje okvirnog budžeta za realizaciju predloženih aktivnosti;
- Timeline predloženih aktivnosti sa definisanjem nadležnosti svih partnera na project.

Sve gore navedene stavke Agencija će pripremiti na osnovu materijala i instrukcija dostavljenih od strane Radne grupe i u bliskoj koordinaciji sa njom.

Član 2

Jednokratna naknada za izvršenje usluge iz člana 1 ovog Ugovora iznosi 5.000 eura, bez PDV-a.

Nakon što Agencija ispuni svoje obaveze u skladu sa Članom 1 ovog Ugovora, a to bude potvrđeno od strane Radne grupe, Klijent se obavezuje da će platiti naknadu po isteku 30 (trideset) dana od dana prispjeća fakture, na žiro račun [REDACTED]

Troškovi realizacije aktivnosti koje proizađu iz strateškog Akcionog plana, kao ni Agencijski angažman na realizaciji Akcionog plana nisu uključeni u ovu naknadu i mogu biti definisane posebnim Aneksom.

Prije pružanja usluga koje nijesu obuhvaćene Članom 1 Klijent će od Agencije zatražiti, a Agencija dostaviti ponudu kojom će biti obuhvaćeni obim i vrsta dodatnih usluga, rokovi izvođenja, kao i cijena za date usluge.

Član 3

Agencija se obavezuje da će:

- Strateški akcioni plan isporučiti Radnoj grupi najkasnije 25 dana od datuma potpisivanja Ugovora;
- Imenovati tim stručnjaka koji će biti uključeni u pripremu strateškog plana i biti na raspolaganju Klijentu tokom procesa pripreme;
- Uslugu opisanu u članu 1. ovog Ugovora vršiti na osnovu instrukcija Klijenta, u dogovorenim rokovima, sa potrebnom pažnjom i stručnošću koja se zahtijeva za ovu vrstu usluga.

Član 4

Radna grupa se obavezuje da će:

- Blagovremeno pružiti predstavnicima Agenciji sve neophodne informacije i materijale potrebne za pružanje usluge iz Člana 1, te s tim u vezi odrediti osobe za komunikaciju sa Agencijom;
- U slučaju potrebe, blagovremeno Agenciji dostaviti sve informacije koje na bilo koji način mogu uticati na pripremu i/ili rok izvršenja usluge iz Člana 1;
- Fakturu Agencije platiti u roku od 30 dana.

Član 5

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja i primjenjivaće se do trenutka usvajanja finalne verzije dokumenta iz Člana 1.

Sve promjene, izmjene i dopune, dodaci i prilozi na ovaj Ugovor važe samo ukoliko se dostave u pisanoj formi i ukoliko ih potpišu ovlašćeni predstavnici ugovornih strana. Na taj način će se promjene, izmjene i dopune, dodaci i prilozi i ostala dokumenta koja se tiču ovog Ugovora uključiti u Ugovor i tako postati njegov sastavni dio.

Član 6

Pravo svojine nad finalnim proizvodom koji nastane kao rezultat pružanja usluga, uključujući, ali se ne ograničavajući na nacрте, fotografije, video materijal, prezentacije, korespondenciju, evidenciju kontakt podataka, pisane dokumente i drugu dokumentaciju, bez obzira da li su završeni ili u fazi koncepta ili izrade, pripada isključivo Klijentu.

Agencija se obavezuje da sav materijal koji u svrhu omogućavanja vršenja usluge iz ovog ugovora bude dobila od Klijenta, čuva do završetka Ugovora.

Član 7

Svaka Strana se predstavlja i garantuje onoj drugoj sljedeće:

- da izvršavanje, provjeravanje i ispunjavanje ovog Ugovora, ispunjavanje i usklađenost sa njegovim uslovima i odredbama, kao i realizacija predviđenih aktivnosti, (i) nisu i neće doći u konflikt, niti narušiti odredbe osnivanja društva, podzakonskih akata niti bilo kojih primjenljivih zakona; ili (ii) neće doći u konflikt niti rezultirati raskidom nekog Ugovora čiji je dio ili na koji je obavezan, nepoštovanjem njegovih obaveza;
- da ne postoje ugovori, zakoni ili neka druga ograničenja bilo koje vrste, čiji je dio, niti predmet kojim bi se spriječilo ili ograničilo izvršenje, provjera ili učinak ovog Ugovora, niti onaj koji bi rezultirao nekom sankcijom, oduzimanjem prava, okončanjem Ugovora, ili ograničavanjem njegovih poslovnih aktivnosti kao rezultat izvršenja predaje ili učinka ovog Ugovora;

Član 8

Svaka informacija koja je povezana sa uslovima iz ovog Ugovora ili koja proizađe iz ispunjenja ovog Ugovora smatraće se povjerljivom, odnosno poslovnom tajnom, te su ugovorne strane obavezne štititi takvu informaciju kao strogo povjerljivu, tj. kao poslovnu tajnu, kako za vrijeme trajanja ovog Ugovora, tako i u slučaju raskida ili isteka istog, te ih neće prenositi trećim osobama osim uz obostrani pristanak ili ukoliko je to zakonski neizbježno.

Član 9

Ugovorne strane su saglasne da će se na sve što nije regulisano odredbama ovog Ugovora primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim odnosima i odredbe drugih pozitivnih propisa koji regulišu ovu materiju.

Ugovorne strane su saglasne da će sve eventualne sporove nastojati da riješe sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a ukoliko to nije moguće, sporove će rešavati nadležni sud u Podgorici.

Član 10

Ugovor je potpisan u 6 (šest) istovjetnih primjerka, od kojih svaka ima podjednaku pravnu snagu, po 2 (dvije) kopije za svaku ugovornu Stranu i dvije kopije za Radnu grupu.

UGOVORNE STRANE:

U ime Klijenta:

**Sekretarijat za lokalnu samoupravu
Communications**

i saradnju sa civilnim društvom



Sladana Andušić, sekretarka

U ime Agencije:

Represent



Broj: D 06-019/25-2481